

«Норуот
күүһэ —
көмүөл
күүһэ!»
Н. Рыкунов

ЭНГИЭЛИ

2011 с. Тохсунньу

15

күнэ

Субуота

№4-5

(10450)

1935 сыл алтынны 5
күнүттэн төрүттэммитэ

Нам улууһун хаһыата

1996, 2005, 2009 сылларга
«Сыл бастыг хаһыата»

Айар конкурстар түмүктэрэ

ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ — 2010 СЫЛ БАСТЫҢА



Угэс курдук Россия Бэчээтин күнүгэр — тохсунньу 13 күнүгэр — ааспыт сылга «Энгиэли» хаһыат редакцията тэрийэн ыһытты айар конкурстар түмүктэрэ таһаарылынна. Ол курдук 2010 сыл «Сыл бастыг корреспондента» үрдүк аатынан Татьяна Дмитриевна Терешкина — Никольская ааттанна. Кини биһиги хаһыаптыгыгар 2007 сылтан общественнай корреспондент быһытынан үлэлэһэн бэрт элбэх матырыйааллары бэчээттэттэ. 2008 сыл түмүгүнэн «Информация» жанрга номинация хаһаайкатынан буолбута. Татьяна Дмитриевна Никольскаяк нэһилиэтин үлэтин-хамнаһын кыра тэттик иһитиннэриилэр нөнгүө сырдатар, быйыл «Үтүөн үһүээннэр» балаһага литературнай холонуутун билсибит буолуохтаахпыт. Онон Татьяна Никольская мантан салгыы өссө атын темаларга, жанрдарга холонуу диэн эрэллээхпит.

2010 сыл «Учуутал сылынан» биллэриллбитинэн бу салааҕа ытыллыбыт конкурска 14 матырыйаалы бэчээттэтэн эрэллээхтик Мария Семеновна Игнатьева бастаата. Кини 2006 сылга «Үөрэҕири» национальнай бырайыагы сырдатыыга бастаабыта, 2007 сылга «Сыл бастыг корреспондента» үрдүк аакка тиксибитэ, 2008 сылга «Үөрэҕири» национальнай бырайыак номинациятын хаһаайката. Бу конкурска 3 миэстэ аһаабыта да, балаһыанһа ирдэбилэ тутуһуллубатаһынан 2-3-с миэстэлэр кимиэхэ да аһаабылар.

Юнкордар суруйууларыгар конкурска 1-кы миэстэ Хамафатта орто оскуолатын «Илдьит» пресс-киинигэр, 2-с миэстэ 1 Хомуустаах орто оскуолатын «Чолбон» корпоругар, 3-с миэстэ Бетүг орто оскуолатын «Хотойук» түмсүүгэ бэрилиннилэр. Кыайылыахтарга анал дипломнар уонна бириестер оскуолаларынан тоҕоостоох түгэннэргэ туттарыллыахтара.

«Жанрдарынан бастыг суруйуулар иһин» айар конкурска «Информация» жанрга кыайылыаһынан сыл устата 14 матырыйаалы бэчээттэпит Надежда Дмитриевна Сивцева, Хатын Арыы дьаһалтатын специалистһа, таһыста. Кини ааспыт сыл устата 20-чэ матырыйаалы бэчээттэттэ. «Интервью» жанрга балаһыанһа тутуһуллубатаһынан ким да кыайылыаһынан тахсыбата. «Очерк» жанрга номинация хаһаайынынан Георгий Ильич Кривошапкин ааттанна. Кини улуус хаһыатыгар суруйбута ыраатта. 1999 с. — «Сыл бастыг корреспондента», 2002 с. «Очерк» жанрга номинация хаһаайына, 2006 с. ыччаты патриотическай иитигэ суруйууларын иһин бэлиэтэммитэ, 2007 с. М.К. Аммосов 110 сылыгар конкурс кыайылыаһа, 2008 с. «Очерк» жанрга бастаабыта.

«Публицистика» жанрга кыайылыаһынан биһиги хаһыаптыгыгар уруккуттан суруйар Зинаида Ивановна Егорова буолла. Кини кылгас, тэттик матырыйааллар олоххо араас түктэри көстүүлэри сэмэлииллэр, бэйэтэ актыыбынай позициялаах киһи буоларын быһытынан мантан да салгыы бөрүөтэ сыһаабатыгар баҕарарбыт.

Наҕараадалаһыт доҕотторбутун эбэрдэлээн туран үүммүт дьылга өссө да элбэх, сэргэх матырыйааллары хаһыакка бэчээттэллэригэр, чэгиэн доруобуйаны, байылыат олоҕу баҕарарбыт!

«Энгиэли» хаһыат редакцията

Улуус чулуу, басты оҕолоругар аналлаах Са а дьыллааһы кэрэ бырааһыннык — улуус баһылыгын дьуолката быйыл тохсунньу 12 күнүгэр А. Шестаков аатынан культура киинигэр буолла. Манна улуус баһылыга А.И. Ильин, баһылык бастагы солбуйааччыта Н.В. Слепцов кыттыны ыллылар, оҕолорго бэйэлэрин эбэрдэ тылларын тиэргилэр. Үөрүүлээх бичэри Н.С. Охлопков аатынан улуустаагы оҕолорго үөрэнээччилэрин «Дьулусхан» ырыа ансамбыла «Са а дьыл» ырыанан аста.

Быйылгы баһылык дьуолкатагыгар Хамафаттатаагы саха-французскай лицей оскуолаты «Саха-французские сказки» диэн предствование туруорда. Араас омуктар остуоруйаларынан ү күлүлээх, ырыалаах интэриэһинэй көрдөрүүнү мустубут оҕолор, төрөппүттэр, учууталлар дуоһуйан көрдүлэр.

Са а дьыллааһы бырааһыннык биер саамай кэрэ, күтүлүлээх түгэнинэн сыл түмүгүнэн басты оҕолорго номинациялары туттарыы буолла. «Сыл арыыйыта» номинацияны Үөдэй орто оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччигэ, «Аҕа дойдуга улуу сэрйит» оҕолор харахтарынан» республикатаагы уруһуй конкурсу 1 степеннээх дипломуна, манньк бүтүн Россиятаагы конкурс кыттылыаһа, манньк аан дойдутаагы конкурс 3 степеннээх дипломуна, «Хотугу сулус» региональнай конкурс кыайылыаһа, «Ступеньки в науку» улуустаагы конкурс кыайылыаһа

Улуус баһылыгын дьуолката ОҒОЛОР КЭРЭ БЫРААҤЫННЬЫКТАРА

Давид Босиков ылла.

«Сыл интеллега» номинацияны Н.С. Охлопков аатынан улуустаагы гимназия 9 «а» кылааһын үөрэнээччигэ Айнаал Новгородов ылла. Айал үөрэх туйгуна, «Дьобур» региональнай фестиваль призера, матбойга региональнай хамаанда капитана.

«Сыл басты чинчийээччигэ» номинация 1 Хомуустаах орто оскуолатын 10 кыл. үөрэнээччигэр Дуня Олесова тигистэ. Дуня үөрэх туйгуна, биология улуустаагы олимпиада кыайылыаһа, химия, английскай тыл олимпиадатын призера, «Инникигэ харды» республикатаагы конференция 1 степеннээх лауреата, В.И. Вернадскай аатынан 16-с бүтүн Россиятаагы юношескай аабылыаһа «За лучший иллюстративный стенд», «За сохранение народных традиций» номинациялар дипломуна.



«Сыл басты корреспондента» номинацияны «Э сиэли» хаһыат үлэһитэ В.Н. Рыкунова Нам 1 №-дээх орто оскуола 11 «а» кылааһын үөрэнээччигэр Аня Семенова туттарда. Аня үчүгэй үөрэхтээх, география, химия улуустаагы олимпиадалар кыайылыаһа, биология олимпиадатын призера, «Эврика» оскуола хаһыатын корреспондента, «Э сиэли», «Кэскил» хаһыаттарга суруйуулардаах.

«Сыл талаана» номинация Хатырык орто оскуолатын 11 кыл. үөрэнээччигэр Сардаана Оконешникова туттарылынна. Кини технология улуустаагы олимпиадатын призера, «Инникигэ харды» улуустаагы научнай-практическай конференция призера, «Радуга Севера-2009» прикладной айар үлэ улуустаагы конкурсу призера, «Юный модельер Ай-тик-2009» улуустаагы, республикатаагы конкурстар кыт-

Кизн туттар дьоммут — биер дойдугаахтарбыт

КЫАЙЫ-ХОТУУ КӨТӨЛЛӨӨХ

Төбөтүнэн таһнары оморсон атынан көтүтэн иһэр буйун, илии биэс тарбаһын ааҕа кэтэрдиллибит куукулар биэс араас уобарастара, тус-туспа дьылҕалара уонна үрдүк айыыларга тэннэр улуу Андрей Рублев үөрэнээччигэ иконописец Дионисий... Кинилэр хас биердиллэрэ киһини толук куйдатан араас санаага сирдирдиллэр. Дирин ис хоһоонтон сиэттэрэн, мындырдык чочуллан айылыбыт



ураты, чаһылхай, хатыламат уобарастар, арай биер майгыннаардаахтар. Ол курустаал таас кэриэтэ дьэкир — муустан оҕоһуктар. Сиппит-хоппут улахан айымньыга тэннэр үс композиция автору — норуот маастара Александр Шадрин. Кини ахсынны 28-тан тохсунньу 7 күнүгэр диэри Мурманск, Санкт-Петербург, Москва куораттарга ытыллыбыт муустан оҕоһук күрэхтэһиитигэр кыттан кыайан, саамай үрдүк, Россиятаагы Гран-при наҕарааданы ылан кэллэ.

Онуоха бу конкурска кыттыбыт дойдуга бастыг скульптордарын 2014 сылга Сочига ытыллыахтаах кыһынны Олимпиада түмтэ. 1988 сылга Калгарига (Канада) ытыллыбыт Олимпиадаттан саалаан муустан скульптура күрэхтэһииттэ ытыллылар. Чуолан, бу тэрээһингэ сүүмэрдиер ис хоһоонноох Россиятаагы гран-при улахан тунуһулааһына. Кыайылыах уонна призера Олимпийскай куорат тиэргэнин кизэргэтэр чизэскэ тигистилэр. Бэлиэтээн эттэххэ, аан дойдутаагы муустан оҕоһуктар ассоциацияларын президентэ Юхани Лиллбергдэ муустан оҕоһуктар күрэхтэһиитин Олимпийскай көрүнүтэн сыаналанарын кэспэтэр санаалаах эбит. Онон табыллыаһына, биһиги Александр Шадримыт Олимпиадага кыттыаһа. Кини бэйэтэ бэлиэтиринэн, хаартан, муустан скульптуралары оҕоруу экстремальнай көрүнүтэн. Санаан да көрдөххө, тымныыны аахсыбакка, кылгас кэм иһигэр үгүс түбүктээх, элбэх үлэлээх көрүөхтөн эриэккэс оҕоһуктары айан таһаарыах диятэххэ, спортсменнары тэнэ тулуур, дьулуур наада буолуо...

Ол сиэринэн уон күннээх Гран-при иһин күрэхтэһи марафона чэхчы да спортивнай режиминэн, кытаанах ритмгэ ааспыт. Бу кылгас кэм иһигэр кыттыааччылар үс куоратынан, тус-туспа темага ураты оҕоһуктары айан таһаардылар. Мурманскайга киинэ тематыгар үлэлээбиттэр.

Александр Иванович аан дойдуга кинематографын персонажтарыттан А. Борисов «Чыныс хаан ыйааһынан» уус-уран киинэтиттэн «Буйун түүлэ» композицияны оморбут. Петербурга театр кистэлэнин көрдөрбүттэр. Манна биһиги маастарбыт кукольнай театр уратытын, хас биердии уобарас таһаарынан саамай сирэйин-хараһын ымпыгар-чымпыгар тийэ көрдөрөн дьүүлүүр сүбэ үрдүк сыанабыллар ылбытын таһааран, саамай уустук оҕоһуулааһынан бэлиэтэммит. Оттон түмүктүүр тунуһуулааһа, Москвага Россия 16-с үйэбэ теманы тутуспуттар. Александр Андрей Рублев үөрэнээччигэ иконописец Дионисий икона уруһуйдуу оморор түгэнин чочуйан таһаарбыт (хаартыскага). Түмүгэр, саамай элбэх баалы хомууан, Россия Гран-при үрдүк наҕараадатын, харчынан бириэмийэтин ылбыт.

—Бэйэм көрүүбэр, Дионисий мэтириэтэ, уобарана табылынна. Мизэстэтин да таппыттын. Иконописецы Спасскай башня фонугар оморбутум ордук итэҕэтиллээхтик көстөн, теманы толору арыйда, — диэн Александр санаатын үллэстэр. — Маны таһынан үлэлэрбитин көмүскүүр эппиэтинэстээх түгэммитигэр, хас биердии оҕоһукка сөп түбэһэр музыка довууолланан, уот-күөс тыктарылан айымньыбытын ситэрэн-хоторон биэрдэ. Итинэн кыһынны харангага уот сунуугар оҕоһуктар олус кыраһабайдык көһүннүлэр.

Маастар инники былаана кизн. Кинини Хабаровскай, Латвия, Канада, Дубай мууһун тунуһуллэрэ кэтэһиллэр. Ол эрэри барыта үптэн-харчыттан олус

улахан тутулуқтаах... Муус к ул ь п т у р а биер итэҕэһэ, — кини үйэтэ суох. Кэнники сылларга муус о г о һ у к т а р ы саас буолбакка, маннайгы тымныылары баттаһа күһүөрү кыһын оморор буолулар. Бу санаанан сиэттэрэн Александр Иванович дьобуус булуус хаһан, онно араас таһымнаах күрэхтэргэ айан таһаарбыт бастыг оҕоһуктары, хос оҕортоон үйэтитэн, дьон-сэргэ дьүүлүгэр көрдөрөр ыллыктаах санаалаах. Онуоха көмө наада буоллаһына, кэрэни кэрэхсээччилэргэ, улууһун дьаһалтатыгар эрэнэр. Муус, хаар оҕоһук маастарын тэнэ кини — мас ууһа. Олонхо ыһааһын тунуһулгэтин солбуллубат ууһа. Быйыл сайын Александр Мирный тунуһулгэ күүтэр. Оттон 2014 сылга Саха сирин норуоттарын 6-с спартакиадатын көрсө, элбэх идеялардаах, киин нэһилиэкпит тупсарыгар кэккэ санаалардаах.



Л. УВАРОВСКАЯ

тыылааһа, «Сааскы таммахтар» ырыа конкурсу 1 степеннээх лауреата, «Хотугу сулус» конкурсу регионааһы туруун 1 степеннээх дипломуна, республикатаагы туруун финалиһа.

«2010 сыл басты айар коллектива» ааты оҕо искусствотын оскуолатын «Ручеек» үнүү ансамбыла (сал. Н.Ф. Москвитина) ылла. «Ручеек» «Капельки весны», «Новые имена», «Хотугу сулус», «Күн куо», «Терпсихора» республикатаагы конкурстар лауреата, «Золотой ключ Албены» аан дойдутаагы конкурсу лауреата, «Азия оҕолоро» аан дойдутаагы спортивной ооньуу культурнай тэрэһиннэрин бастайааннай кыттыааччыта, «Легенда о долине Энгиэли» оратория кыттылыаһа ситистэ.

Быйылгы сылга спорт көрү нэригэр ситиһиллэнэн 10 басты спортсмен аатын ылбыт 10 оҕо бары кэлэн баһылык дьуолката кыттынылар. Кинилэргэ улуус баһылыгын 1-кы солбуйааччы Н.В. Слепцов кубоктары, бэлэхтэри туттарда. Оттон Артем Парниковка «Намстрой» МУП (дир. В.В. Кутуков) анал стипендията бэрилиннэ.

Нам начальнай оскуолатын, саха-французскай лицей, Нам 1 №-дээх орто оскуолатын, гимназия үөрэнээччилэрэ ыллаан-туойан кэрэ бырааһынныгы өссө тупсардылар. Са а дьыллааһы баһылык дьуолката араас ооньууларынан, конкурстарынан, дискотекадан түмүктэннэ. В. РЫКУНОВА

Ааспыт сүл бүтүүтэ биир ааҕааччыбыт телефонуна: «Кэлин кэмгэ хаһыаптыт наар эбэр да ахтыгы буолла, атын сонуннарыт аччаатылар дуу? — диин хомуруйардыы туоһуласпыт. Тута сыһанаран дакаастаһар кыах суоһунан ааһан эрэр сүл элбэх бэлиэ түгэннэрдээх, редакция төлөбүрдээх матырыйаалларга интэриэстээх ода. диин алыгынан хоруйдаспыт. Киһибин улаханньык итэҕэһэтиим быһыылаах, арааһата, биир сурутааччынан аҕыһаатыбыт дуу диин санаалаах кэпсэтибит түмүктэммитэ.

Уһун өрөбүллэргэ хаһыаты ырытан, төттөрү-таары бэрийэн билигин сыһанаран хоруйдаһар кыахтанньыбыт. Ону ааҕааччылар дүүллэригэр, сэнгээриилэригэр бэчээттибит.

Ааспыт 2010 сылы, биллэрин курдук, Россия таһымыгар Улуу Кыайыны 65 сылын, Учуутал сылын, республика, улус таһымнарыгар улахан-кыра үбүлүйдэри бэлиэтээн түмүктэтибит. «Энсиэли» хаһы-

оха ааҕааччыларбыт бэйэлэригэр тууйбакка хаһыат көмөтүн туһаналларыгар баарыа эҕибит.

Хаһыакка тахсар матырыйааллар географияларын (ол аата хайа нэһиликтэргэ сыһаннааба) ырытан көрдөххө, саамай

бу үбүлүйдэ сыһаннаах, бу тэрилтэлэргэ үлэлээбит, бу дьоннору кытта алтыспыттаран уратыларга улахан интэриэс үөскээбэтэ чакчы. Ол эрэри хаһыат аныгы үйүбэ бэйэтэ киллэрэр дохуотун үрдэтэр соруктаах, үөһэ салалта ирдиир, бэйэбит да интэриэстээхпит. Арай кэлэр сүлгэ сыһанатын үрдэтэххэ, хайдах буолуо эбитэ буолла?

* * *

Дьэ, ити курдук, хаһыат страницаларын ырытан көрдөххө, хайдах баарынан кэпсээтэххэ ааспыт сүлгэ кырдык ахтылар, эбэр да матырыйааллар хото соҕус бэчээтэммитэр. Ол эрэри Улуу Кыайы үбүлүйдэ, Учуутал сыла сүл аайы бэлиэтэммиттэрэ чакчы,

Туоһулуур — сыһанара!

ААСПЫТ СҮЛ ТҮМҮКТЭРЭ, ҮҮММҮТ СҮЛ СОРУКТАРА

ат бэйэтин правовой туһулуунан государственной диин ааттанарынан бу бэлиэ түгэннэртэн хайдах да туора турарбыт сатаммата өйдөнөр. Ону ааһан бэчээт уонна телерадиовещание дьыалаларыгар департамент анал конкурстары тэрийэн, тустаах отчуоттары олохтоон үлэбит-хамнаспыт ол тула түмүллүбүтэ.

Уопсайа ааспыт сүл устата хаһыакка 1492 матырыйаал бэчээттэннэ (2009 с. 1514 этэ, 2008 с. — 1480). Мантан редакция үлэһиттэрэ 538 матырыйаалы онгортон бэчээккэ таһаардылар, бу уопсай ахсаантан 36% (2009 с. — 532 (35%), 2008 с. — 535 (36%)). Отгон общественной корреспондентнарыт былдьырын 325 матырыйаалынан көмөлөстүлэр (21,7%), 2009 с. — 363 (24%), 2008 с. — 307 (20,7%). Бары куолаан ааспыт сүлгэ 863 матырыйаалы онгордубут (57,8%), 2109 с. — 895 (59%), 2008 с. — 842 (56,8%). Мантан көстөрүөн сыллата бэчээтиир матырыйаалларбыт ахсааннара араа-бараа буолар эбит.

Хаһыат суруйар матырыйаалларын тематикалар киирдэххэ, манньк хартыына көстөн кэлэр. Саамай элбэх суруйуу Улуу Кыайыны 65 сылыгар анамьт — 154, ол кэһнэ үөрэҕири эйгэтигэр (Учуутал сыла сабыдьялаабыта чакчы) — 153. Салгыы культура тематыгар 116 матырыйаал бэчээттэммит. Отгон спорт эйгэтигэр ааҕааччылар 106 матырыйаалы билистилэр. Былдьыһынан тыа хаһаайсытыбатыгар матырыйаалыт кэмчи соҕус — 92 (2009 с. 129 этэ). Дорубуйа харыстабыллар 70 матырыйаал анамьт (иллэрээ сүл 61 этэ). Ыччат олоһун, үлэтин, үөрэҕин туһунан 35 матырыйаал тахсыбыт (2009 с. 83 этэ). Мантан сылыктаахха, икки улахан үбүлүйдэ атын темалары үтүрүйүттэрэ көстөр. Ону үүммүт сүлгэ учуоттаан күннээҕи олоххо-хамнаска, улус, республика иһигэр буолар событиеларга улахан болгомтону уураһа быйлааннаахпыт.

2010 сүл устата 55 критическэй ис хоһоонноох матырыйааллар бэчээттэннилэр (2009 с. 57 этэ). Бу кириитикэбэ 12 сэнгээри, 8 хоруй таһыста. Омос көрдөххө, кириитикэ арыый сэдэх соҕус, ол эрэн билигин быһыыга-майгыга дакаастабыла суох, ору-маһы оротунан кириитикэ иэстэбиллээх, таарыйылыбыт дьон суукка түргэниитийэр үгэстэрэ олохтоон. Ол да буоллар үүммүт сүлгэ күннээҕи олох итэҕэһин-быһаһын тумнар санаабыт суох, ону-



элбэх матырыйаал Хамаҕаттан — 45 (2009 с. — 54), Хатырыктан — 38 (2009 с. — 38), Аппанытан — 35 (2009 с. — 34), 1 Хомустаахтан — 30 (2009 с. — 46), Үөдүйтэн — 22 (2009 с. — 24) киирдэ. Манна общественной корреспондентнара уонна бириддилен ааҕааччыларбыт бу нэһиликтэр сонуннарын ирэ-хоро кэпсэбиттэрэ көстөр. Партизан, Салбаһ, Көбөкөн нэһиликтэригэртэн 15-19-туу матырыйаал киирбит. Кыракий Николайтаан 20 матырыйаалы туттубут. Былдьыһынан Бөтүг, Таастаах, Искра нэһиликтэригэртэн лаппа аҕыһах матырыйаал киирэн күн сырдыгын көрдө. Бу сыһанаралары нэһиликтэр баһылыктара бэлиэти көрөн сөптөөх түмүк онгостоллоругар баарыа этибит. Тоҕо диэтэригэр, Хамаҕатта нэһилигэһин баһылыга Александр Дунаев тус бэйэтинэн 10 матырыйаалы бэчээккэ таһаарда, хомойуох иһин, манньк баһылык соҕотох биир буолан биэрдэ.

Үөһэ ахтыбыт ааҕааччылар туһаһан эттэххэ, Улуу Кыайыны 65 сылыгар 14 анал страница, отгон Учуутал сылыгар 9 балаһа таһыста. Бу холбоотхо 6 хаһыат нүөмэрэ олохчу буолар. Ааспыт сүлгэ элбэх тэрилтэлэр үбүлүйдэригэр бэлиэтээтилэр. Ол курдук Хатырык орто, Николайка начальнай, Затон орто, Хатын Арыы орто, Намнааһы музыкальнай оскуолаһар, федеральнай казначейскай сулуһуһа, улус үп-казначейскай управлениета, «Сахамедстрах», «Стерх» страховай компаниялар, Намнааһы автодор, «Кэрэчэһнэ» (Хатырык), «Кэһчэһнэ» (Нам сэл.) детсадтара, пенсионнай сулуһуһа о.д.а. кыра-улахан үбүлүйдэригэр хаһыат 22 страницата төлөбүрдээх төрүөккэ бэриллибит. Аны бириддилен дьон үбүлүйдэригэр аахтаахха, сүл устата 27 хаһыат страницата бу үөрүүлэх түгэннэргэ анамьт. Инньэһын, холбуу туттаахха 50 хаһыат страницата, ол эбэтэр 12 нүөмэр олохчу үбүлүйдээх матырыйаалларын толорулуубуттар. Кырдык,

үүммүт сүлгэ редакция коллектива сүбэлэһэн баран хаһыат үлэтин сүрүн хайысхатынан дьэһ кэргэннэ оҕону иитини сырдатарга быһаарынна. Тоҕо диэтэригэр, Россия үөрэҕиригэртэн салалтатыттан саҕалаан кэлин сылларга оскуола иитин дьарыктамакка, үөрэнээччигэ билини бириэхтээх диинэтиллэр. Манньк балаһыаннааҕа дьэһ кэргэннэ оҕону сиэрдээх, чииһинэй, суобастаах, үлэһит гына итэн таһаарарга үгүс ыаллар, чуолаан эдэр өттө, муһаахсыһар өрүттэрэ элбээ өйдөнөр. Онуоха хаһыат страницаларыттан сүбэ-ама, киһи сэргиир уоһуттара хайа эмэ өттүнэн көмөлөөх буолуо этэ.

2014 сүлгэ Нам улусуһугар 6-с спортивнай оонньууларыттыларыннан сибээстээн бу хайысхаҕа ураты суолта биэриэхпит. Онуоха анардас улус, нэһиликтэр дьаһалталарын ытар үлэлэринэн мунурдамакка, бу улахан далаһынаах үлээ нэһилигэһнэһ кииһ арангата тус бэйэтинэн кыттыгыттан хааччылары ситиһиэхтээхпит. Туораттан көрө сүлдьан хомлуустуур судургу, бэйэ илиитин сыһааран үлэлээр уустук, ол эрэн олус наадалаах.

Хаһыат коллектива нэһилигэһнэһ анардас бири-икки арангатын интэриэһин өрө тутар санаата суох, мантан антаһ ыччаттар олоххо миэстэлэрин булуналарьгар быһаччы сүбэлэри, олохтоохтор интэриэстэрин таарыйар сокуоннара уларытылары, сыһынаһан кэм кедьүүстээхтик агаарарга аналлаах матырыйааллары хото бэчээттиргэ быйлаанньыт.

Манна даһатан эттэххэ, «Ыйит — хоруйдуубут» диин рубрика 2009 с. 42-тэ тахсыбыта, былдьырын 16 эрэ буолла. Дьон туох да ыйытыгыта, муһаарара суох буолла дииһэһпит, бу рубрика салгыы кииһ далаһынаахтык үлэһиригэр ааҕааччылар быһаччы кыттарытын күүтэбит. Ити курдук уопсай сүбөнэн, улус хаһыатын ис хоһооно тупсарын, хас бириддибитигэр туһалаах, сэргэх буоларын туһугар биригэ үлэлээтэхпитинэ олохтуп тупсуоһа, олоххо интэриэспит күүһүрүөһэ.

В. КАСЬЯНОВ,
«Энсиэли» хаһыат редактор-директора

Хаартыскаҕа: общественной корреспондент В.М. Шапошникова «Сүл бастын корреспондента» бэлиэ туттарыллытын түгэнэ

Орто профессиональнай үөрэх кыһатыгар

ААСПЫТ СҮЛГЭ СИТИИИБИТ ЭЛБЭХ

Ааһан эрэр 2010 сүл биһиэхэ, Граф Биэрэгэр турар 2 N-дээх профессиональнай лицейгэ улахан хоромньуну аһалыта, билэригит курдук саас халаан уута кэлэн туох баар материалнай базабыт барыта эмсэһэлээбитэ. Куһаһан үчүгэйдээх диһиллэрэ сөп эбит. Туох баар объектарытыгар капиталнай өрөмүөн баран билигин тупсарай оноруулаах дьыалэргэ олоробут, үлэлибит. Онон Президентнэ, правительство, улус уонна нэһилик баһылыктарыгар барҕа махталытын тиэрээбит. Итинник элбэх болгомто биһиги лицейбит үлэһиттэригэр уонна үөрэнээччилэригэр элбэх эһиэһинэһи уонна үлээ, үөрэххэ дьулуруу үөскээтэ. Ол курдук 2010 сүл түмүгүнэн олус элбэх кээкэ ситиһиһилэрдээхпит.

Быйыл республикаҕа аан маннайгы ытыллыбыт «Сүл бастын куратора» республиканскай конкурс кыайылааһынан нуучча тылын уонна литератураһын учуутала Васильева Марианна Семеновна буолла. Кини быһбардыр комиссия ыһпыт «Эн 21 үйэ быһбардааччыта буолаһын» диин республиканскай конкурска методическай үлэ онгортон 2-с миэстэһэ тигистэ.

Профессиональнай маастарыстыһаны көрдөрөр республиканскай конкурска быйыл эдэр үлэһипит Васильев Александр Егорович «Сүл бастын маастара» диин ааты ылла. Онон 2010 сүл Васильевтар дьэһ кэргэттэригэр икки төгүл үөрүүнү аһалла, кэргэнниһилэр иккиэн «Саха республикатын профессиональнай үөрэһири туйгуна» бэлиэни ылан үөрүүлэрэ өссө улаатта.

Икки сүлгэ биридэ ытыллар «Сүл бастын учуутала» республиканскай конкурска уруһуй уонна черчение учуутала Лыткина Тамара Дмитриевна 2-с миэстэһи ылан «Педагог-организатор» номинация хаһаайката буолла.

Учууталларыт эрэ буолбакка, үөрэнээччилэригит эмиэ араас конкурстарга кыттан элбэх ситиһиһилэрдээхтэр. Марков Семен, 1 курс, «Сварщик» группа үөрэнээччигэ, уонна Егоров Михаил, II курс, «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» группа үөрэнээччигэ, «Инники идээ хардыы» IV республиканскай научнай-практическай конференция кыттан 2-с миэстэһи ылылар, Антонова Вера, 1 курс, «Резчик» группа үөрэнээччигэ, 3-с миэстэ, Булдакова Алена, 1 курс, «Управляющий сельской усадьбой» группа үөрэнээччигэ, 4-с миэстэ буоллулар.

Алын профессиональнай үөрэх икки ардыларынааһы үөрэнээччилэр спортивнай күрэхтэһиһилэригэр хамаанданан үһүс төгүлүн 1-кы миэстэһи ылыбыт. Министерство ыһпыт сүл түмүгүн таһаарар Саһа дьыллааһы елкаһа физическэй культура салаһааччыта Соловьева Наталья Семеновна «Спорт бастын тэрийээччигэ» номинация хаһаайката буолла.

Инновационнай бырайыактары киллэрэр орто уонна алын сүһүөх профессиональнай үөрэһири кыһаларын икки ардыларынааһы республиканскай конкурска биһиги лицейбит кыһан, ахсыһы 25 күнүһээһи Саха республикатын Президентин дьаһалынан биир мөлүйөһнээх гранынан наһараадаланныбыт. Сүл бүтүүтүгэр ити гранна тиксибит, биһиги элбэх өрүттэх үлэһит түмүгүн республика таһымыгар билиммиттэрэ улахан үөрүү өрөгөһүн аһала уонна өссө улахан эһиэһинэһи, инникигэ элбэх быйлааны туруорда. Ону 103 үлэһиттээх лицей толорорго бэлэм уонна баһалаах.

А.С. ПАВЛОВА, Л.Н. КОЛОДЕЗНИКОВА,
директоры солбуйааччылар

Бэлиэ түгэн

САҢА ДЬЫЛГА — СОНУН ЫАЛДЫТТАР

Хамаһаттаҕа Д. Новгородов аатынан «Кэскил» балаһанга кырдыаһастарга аналлаах Саһа дьыл кииһэтэ тохсунньу 5 күнүгэр буолан ааста. Быйылгы бырааһынньыгы куораттан «Арчы дьыһтин» «Чаран» ветераннар вокальнай ансамбла кииргэттэ. Бу ансамбль «Оһуоһай» общество иһинэн тэриһилэн үлэлээбитэ 4 сүл буолбут. Музыкальнай салаһааччынан Россия үөрэһиригэртэн туйгуна, СР культураны туйгуна, үтүөлэх үлэһит, педагогическай үлэ ветерана Валерий Герасимович Иванов бэйэтин үтүө баһатынан үлэһити сылдьар. Оттон ансамблы тэрийээччи, түмээччи — «Учууталлар учууталлара», уус-уран самодеятельность ветерана, самодеятельнай мелодист Агаһы Васильевна Яковлева. Бу ансамбла 12 киһи дьарыктанар, онтон 6 солист эбит. Вокальнай коллектив сүрүн сыһынаһан Дьокуускай иһинэн үтүө, амараһа санаа концерттарын, хамаһаһын тэрийиһи буолар. Бу сырыһыа кинилэр «Кэскил» балаһан салаһааччыта О.И. Новгородова ыһгырытыһын аан бастаан Нам сиригэр үктэннилэр. «Чаран» ансамбль концертнай программата 19 нүөмөрдээх. Мантан толорор ырыаларын суол-суол герой ийэлэргэ, урукку колхоз-совхоз үлэһиттэригэр, ветеран учууталларга, баар бары эр дьонго туһулаан ыллаан дьон-сэргэ үйүлүһүн долгуттулар, олус иһиһилээх буолла. Ансамбль репертуарыгар намнар визиткаһыт, А. Шестаков өлбөт-сүппэт «Доборбор» ырыата эмиэ ыллана. Бу коллектива кытай бойобуой искусствотын у-шу күрээһин хас да төгүлүһээх призера Розалия Евсеева баар, кини у-шу элементэригэр көрдөрдө, ону таһынан ансамбль «Саламаһаһа үһкүүнү» бэрт имигэстик, чэлчэкитик хамсанан толордо. Көрөөччүлэр «Биригэһири Марыһа», «Манчаары», «Быйлаһы — сэбиэккэ!» диин урукку бэйэлэригэр ырыаларын ансамблы кытта тэһнэһэ ыллаһан балаһан иһэ өрөһиригэһ олордо, баян тыаһын ахтыбыт дьон үөрүүтэ үксээтэ. Маны тэһэ хардарыта эбэр, алгыс тыл элбээтэ. Ветераннар сэбиэтэригэр салаһааччыта Т.И. Бурнашев эбэрэһтин, педагогическай үлэ ветераннара Г.И. Кривошапкин, В.В. Ушницкай-Сэки хоһооннорун, мелодист С.Н. Кудрина ырыаларын ыалдыттар бэргэ сэргэһи иһиттиһэр, хайһаатылар.

Саһа дьыллааһы бырааһынньыгы 20-чэ маскараат буолбут дьоммут өссө ситэрэн-хоторон бириддиһэр. Өрүү көхтөөх герой ийэлэр А.Г. Местникова, Т.Д. Винокурова Ийэ куобаһтар, Е.С. Аргунова Хаһай, А.А. Сивцева Саһыл, П.Ф. Оконешникова Хаар киһи, М.Д. Яковлева Куукула-барыһа, Р.А. Местникова Испанка уонна да атын кэрэ маскарааттар хоровадтаан, үһкүүлэһэн чакчы Саһа дьыл тыһын киллэрдилэр. Хас биридди маска балаһан аатыттан бэлэх туттулар. Оттон балаһан Саһа дьыллааһы кииргэһиригэр бэйэһи кыһаһыт Ю.В. Кривошипкин эмиэ анал бириһиһи ылла.

Мустубут дьон лотерея оонньоһон, баяһынан дуоһуһа үһкүүлэһэн, аал уоттарын аһатан, сылааһыгар угуттатан бэргэ сэргэһиһэн тарҕастылар. Бу бырааһынньыгы тэрийиһэр «күбэйдэргэ», өрүү илдэһэн-аһалан абырыһар дьаһалта суоппарыгар А.А. Ивановка махталлара улахан. Ити курдук нэһилик 68 аһа саастаах дьонно сонун ыалдыттары кытта саһа үүммүт сүлгэ үөрэ-көтө үктэннилэр.

М.Г. ВИНОКУРОВА

Спорт - абулуур, спорт - тулуур

ТУСТУУНАН ДЬАРЫКТАНАБЫТ

Биһиги нэһилиэкпитигэр 25-с сылын Нам оҕо спортивнай оскуолатын көңүл тустууга филиала үлэлиир. Тустуу секциятын биһиги бары убаастыыр киһибит, тренер Илья Афанасьевич Обутов салайан ытыр.

Быйыл 25 буоламмыт Илья Афанасьевич салалтатынан дьарыктана сылдьабыт. Үгүспүт хаһыс да сылын дьарыктанабыт. Тренербит олус ирдэбиллээх, уолаттар бары көтүпкэккэ, дьяныардаахтык эрчиллэритин эрэйэр. Күннэтэ араас приемнары хат-хат онорон, бэйэ-бэйэбитин кытта тустан эрчиллэр кэммит биллибэккэ аһар. Салайааччыбыт тустуу күрэхтэһиилэригэр үгүстүк кытынарар. Күрэхтэһиигэ элбэхтик сырыттаахтына, эрилинэххитинэ эрэ маастарыстыбабыт үрдүүр, уопуккут эбиллэр, бойобуой характерыт сайдар дьон учууталбыт өрүү этэр. Бары хамаанда туһугар кыһаллар, бэйэ-бэйэбэ көмөлөсүһэр буоларбытыгар такайар. Үгүстүк дьарыктанар, эрчиллэр буоламмыт, сылтан сыл көрдөрүүбүт тупсан иһэр, араас таһымаах күрэхтэһиилэргэ бириистээх миэстэлэргэ тиксэн үөрүүбүт баһаам. Биллэн турар, маньаха биһиги тренербит күүстээх үлэтэ, аҕалы амаарах сыһыана, мындыр толкуйа улахан оруоллаах. Кини сылайбакка хас бириддибитигэр болҕомто уураар, салгыбакка быһаарар.

Соторутаабыта биһиги нэһилиэкпитигэр тустуу оскуолат арыллыбыта 25 сылыгар уонна Илья Афанасьевич 50 сыллаах үбүлүүгүгэр анаан көңүл

тустууга аһаҕас турнир ытытыллыбыта. Манна улуустан эрэ буолбакка, Дьокуускайтан кытта хамаандалар кэлэн күрэхтэспиттэрэ. Турнир олус тэрээһиннээхтик, үрдүк таһымга ааста. Нэһили-



эк бары тэрилтэлэрэ, бириддиһэн дьон бириистуруоран, тустуук оҕолор олус үөрдүлэр. Бу бырааһынныкка биһиги тренербитин нэһилиэккэ, улууска олус ытыктыылларын, сыаналыылларын көрдүбүт. Учууталбыт урут дьарыктаабыт оҕолоро кэлэн махтал тылларын эттилэр, олохторугар спорт уонна Илья Афанасьевич улахан үтүө сабыдыаллаахтарын эттилэр. Биһиги Илья Афанасьевичка үрдүк наҕараада туттарбыттарыттан олус үөрдүбүт, долгуйдубут.

Инникитин даҕаны Илья Афанасьевичка үрдүк ситиһиилэри баҕарабыт!

Арчың РОЖИИ,
6-с кыл үөрэнээччитэ

ДОБОРДУУ СЫҢЫАН БЫРААҤЫННЫҢЫГА

«Нам» совхоз 50 сылын түмүктүүр юбилейнай тэрээһининэн садуоба уонна «64» дуобакка бириддиһэн бастыыр иһин аһаҕас турнир I Хомустаах нэһилиэгэр үрдүк таһым а ытытыллылар.

Садуоба (саахымат, дуобат, баарыс - хаарты ооньууга) көрү үн 1998 сылтан ыла I хомустаахтар ооньуулар. Онон бары билэр, сөбүлүүр спорт көрү нэрин быһытынан сылы түмүктүү ахсынны 29 күнүгэр элбэх күрэхтэһээччи муһунна. Икки лиганан 14-түү киһи кытына.

Интэриэһинэй көрдөөх ооньууну турнирнай таблицага саахыматчыттар уонна дуобатчыттар баһылаан-көһүлээн ыгыттылар. Түмүккэ «улуу хаартыгыттарбыт» маастара кыайан тахсыбакка тийэх миэстэлэргэ тигистилэр.

I лигага бастагы Иннокентий Лаврентьев (I Хомустаах), иккис Павел Степанов (Партизан), үһүс Иннокентий Данилов (I Хом.); 2-с лигага 1-кы м. Егор Леонтьев (Хамаҕатта), 2-с миэстэ Николай Соловьев (I Хом.), 3-с м. Коммунар Андросов (Партизан) кыайылаахтарынан буолдулар.

Са а сылга Ороһооспотооҕу бырааһыннык күннэригэр «64»-дуобакка Нам, Партизан, Хамаҕатта, I Хомустаах нэһилиэгин спортсменнарын кытытылаах күрэхтэһии швейцарскай системанан 11 туурдаах ытытыллына. Эдэрдэргэ 9,5 очкону ылан Григорий Местников (Хам.) чемпионнаата. Иккис Иннокентий Лаврентьев (I Хом.), үһүс Апполон Охлопков (Хам.) табыстылар. Ветераннарга бэркэ үчүгөйдик табыллан ооньуон 1-кы м. Геннадий Яковлев (Партизан), иккис Иннокентий Данилов (I Хом.), үһүс Михаил Иванов (Партизан) ыллылар. Кэрэ а ардартан соҕотуон кытытыбыт Айыына Попова (I Хом.) турнир анал бириһинэ туттарылына. Күрэхтэһии кытытылаахтарыгар республикага, оройуоо а ыарахан ыйааһы а (100 кг) мас тардыһытыгар, гирэ спордугар «Нам» совхоз чииһин элбэх сыл устата көмүскээбит ветеран спортсмен, олохтоох поэт, үс кинигэ автора Николай Федотов (I Хом.) бэйэтин кинигэлэрин бэлэх уунна.

Садуоба уонна дуобат күрэхтэһиилэрин кыайылаахтара «Нам» совхоз юбилейнай мэтээллэринэн, грамотанан, бириистэринэн наҕараадаланнылар.

«Нам» совхоз 50 сылын түмүктүүр юбилейнай тэрээһинин, өй-тулуур ооньууларын спортсменнарыгар аһаҕастынан, үтүө өйдөбүллээх спортивнай бырааһынныктары тэрийбиттэринэн Нам улуунун тыатын хаһаайыстыбатын үлэһиттэригэр барҕа махталбытын тиэрдэбит.

И.И. ЛАВРЕНТЬЕВ,
I Хомустаах

УОСКУЛАҢЫ БИЛБЭТ САНААКАМ

Ольга Васильевна: «Сэрии тулаахтарыгар воспитателинэн үлэлээбитим, онтон сааламмыта мин үлэм ыстааһа», — дьон ахтар. 1943 сыл олунньу ыйга Таастаах сэттэ кылаастаах оскуолатын үөрэнээччилэрэ аҕыйах оҕо буолан, Хамаҕатта детдомугар олоро, үөрэнэ кэлбиһпит. Кини Арыы-Тииккэ улахан оҕолорго воспитатель эбит. Абыраллаах сирбитигэр кэлбит оҕолору кини үөрэ-көтө эйэбэстик көрүстэ. Таҕас-сап мөлтөх, бэрт дьүдөх көрүнгээх буолан, кыбыстабыт, килбигийэбит. Манна чугуруннаһан, итиннэ ыйыгалаһан оннобуһун син булуһун, дьиэтигэр быһытыллыбыт. Бу корпуска суунубут, таһаһытын уларыттыбыт, чэпчи түстүбүт. Ыраахтан тонон кэллилэр диэтэхтэрэ, аһаттылар. Манна 2-3 хоннордулар. Оҕолору кытта син бодоруһан истибит. Маннайгы кылаастары «украинецтар дьиэлэринэн» ааттанар корпуска көһөрдүлэр. Оскуолабыт мантан ыраада суох. Манна үөрэммит, кыра оҕолор эмиз бааллар, уолдуун-кыыстын таһаһынан быһаһар хостордоохпут. Сүүрбэччэ оҕо баар эбит. Тапчаан оронноохпут, тупса утуйар таһас, соттор биэрдилэр. Воспитательбыт Бурцева Анисия Николаевна.

Ольга Васильевна Авксентьева ийэтэ Вера Николаевна маннайгы кылаас оҕолорун үөрэтэр эбит. «Программаттан хаалбыккыт» дири, биһиги ингибэккэ добдугурачы кыайан аахпаппыт. Күннэ биридэ хааһы сибибит. Таһаспыт бэйэбитигэр сөп түбэспэт буолан, хаамарга боһуун, ингэн охтобут. Учууталым Вера Николаевна хоһоону добдуччу ааһарга үөрэппитэ. Муннаан-таһаһан кылааспытын бүтэрдибит. Детдом оҕолоро улаханнаһан-кыраһынан Никольскайга баран концерт көрдөрдүбүт. Онно хоһоон аахтым. Онтон ыла 67 сыл устата сценага таһсан ааһарым. Кыра добурун күн бүгүн да хааллар иликпин. 2010 сылга Кыайы 65 сылыгар аналлаах улуус фестивалыгар «Хамаҕатта — мин сылаас уйам» дьон хоһоону ааһан лауреат аатын ыллым.

Ити кэнниттэн үгүс сыллар ааспыттара. Биһиги улаатан, Нам орто оскуолатыгар үөрэнэр буоллубут. Ольга Васильевна үрдүкү кылаастарга нуучча тылын уонна литературатын үөрэтэр. Миигин хас да сыл кини үөрэппитэ. Кини биһигини нуучча тылын баай абыланнаах кэрэтигэр умсугуппуга. Үйлээҕи суруйан, айан хаалларбыт нуучча суруйааччыларын айымньыларын уобарастарыгар, кинилэр үтүө холобурдарыгар итиллэн улааппыппыт.

Ольга Васильевна таптыыр идэтигэр 42 сыл устата кичэллээхтик, айымньылаахтык, таһаарылаахтык үлэлээбитэ. Үгүс оҕону үөрэтэн киэн айан суолугар эрэллээхтик таһаарыспыта. Дэлэбэ кини үөрүүлээхтик сана алайыа дуо: «Мин дьоллоох киһибин, үөрэппит оҕолорум үлэһит буолан көрсөллөр, миигин сырыы айы эҕэрдэлиллэр, санааһа наһаа үчүгэй, астынабын». Кини үөрэппит оҕолорунан киэн туттар үөрүүтэ үрдүк: Охлопков Николай Семенович, тулаайах оҕо, үөрэҕэр олус кыһамнылаах этэ. Институту кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрибэтэ, кэлин Красноярскайга үрдүкү партиянай оскуолага үөрэммитэ. Саха АССР Министрдерин Советын председателин солбуйааччынан уонна бастагы солбуйааччынан үлэлээбитэ. Саха сиригэр промышленность объектарын тутууга улахан добурун уурбуга. Оскуолалар, балыһалар былааннаахтык тутуллубуттара.

Дьяконова Мария Егоровна — Саха АССР оскуолаларын үтүөлээх учуутала, учебниктар автордара, педагогической уонна тыыл ветерана, Петрова Матрена Васильевна — райсовет исполкомун председателин солбуйааччы 17 сыл, республика норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Нам улуунун бочуоттаах гражданина, Лазарев

Петр Алексеевич — профессор, мамонт музейын тэрийээччи, биллиилээх учуонай, Пестряков Иван Петрович — СР үтүөлээх геолога, Иннокентий Захарович, Георгий Ильич Кривошапкиннар — Саха республикатын культуратын үтүөлээх үлэһиттэрэ о.д.а.

Ольга Васильевнаны кытта чаастагык көрсүһөбүт. Биһиги Нам орто оскуолатын 1954 сыллаахха бүтэрибиппит. Оскуола уонна Хамаҕатта детдомун үбүлүүдэригэр бары көрсүһөбүт. Ааспыт ахтыһабыт, бары пенсиялаах убаастабыллаах ветераннарбыт. Ол эрэри уоскуланы билбэт санаакам өрүү түөһүм иһигэр кыһыннар, онно баар мин уостубат тапталым.

Ольга Васильевна 86-с сааһыгар олорор. Хамаҕатта орто оскуолат кини кэргэнин Шапошников Ефим Михайлович аатын сүгэр. Ефим Михайлович саха талааннаах график художнига. Кини 1971 с. ыалдьан өлбүтэ. Ефим Михайлович аата-суола сүппэт, барбарар. Үс кыһа Аита Ефимовна, Екатерина Ефимовна, Туйаара Ефимовна — Россия айар соһун чилиэннэрэ. Кыргыттар уонна Василий Ефимович анал үрдүк үөрэх кыһатыгар үөрэммиттэрэ. Ольга Васильевна сарсынгы күн эрэллинэн олорор. Соҕотох ийэ түөрт оҕону дойду престижнэй институттарыгар үөрэттэрибэтэ. Улахан кыһа Аита Ефимовна — «Далбар хотун» сурунаал кылаабынай редактора, суруйааччы. Ольга Васильевна — педагогической үлэ ветерана, Нам улуунун уонна Хамаҕатта нэһилиэгин бочуоттаах гражданина. Оҕолорун тапталларыгар, көмөлөрүгэр сынныалаһнык, сылаастык олорор.

Сайын айы Хамаҕаттага таһар. Манна бас билэр дьиэлээх. Хамаҕатта нэһилиэгин дьаһалтата Захаров Н.Д., Дунаев А.Г.

олохтоохтор көмөлөрүнэн олоһор дьиэ туппугуттара. Авксентьевтар дьиэ кэргэттэрэ бары үөрэхтээх, интеллигентнэй дьон. Ольга Васильевна аҕата Василий Иннокентьевич үөрэх министрствотын инспектора. Ийэ дойдутун өстөөхтөн көмүскүү сылдьан, сэрии хонуутугар охтубуга. Виктор Васильевич Москвага К.А. Тимирязев аатынан академияны бүтэрибэтэ, дойдугуттар агрономунан үлэлээбитэ, Людмила Васильевна — Германияга институт профессора. Иннокентий Васильевич үрдүк үөрэхтээх экономист этэ. Ольга Васильевна «төрөөбүт Хамаҕаттабын уонна бирид дойдулаахтарбын таптыбын» дьон киэн тутта этэр. 2006 с. сааскы халаан уугун иккис долгуна биһиги дьиэлэрибитин ылбыта. Кини онно сана алайыта: «Первый раз в жизни», — дьон сөхпүтэ. Ол курдук



сааскы айылда сөбүмэр күүһүн, кэрэ ньиригирин аан бастаан көрбүтэ.

Уоскулангы билбэт санаакам тэһитэ кэһин, амарах алтыс тылларын тапталлаах учууталбар хоһоонунан этэбин. «Учууталга» дьон хоһоомун 1953 с. суруйан, «Колхоз сирдьитэ» хаһаакка тахсыбыта кулун тутар 27 күнүгэр. Хоһоон учууталбар Ольга Васильевна Шапошникова анаар.

Г.И. КРИВОШАПКИН

УЧУУТАЛГА

(Учууталбар О. В. Авксентьевага)

Күндэлэс дьол аанын миэхэбэ
Учууталым доборум, Эн ыйдың.
Уйгулаах олоххо тириэрдэр
Суолбутун маякты сырдатың.

Чуораның лыңкынас тыаһынан
Сырдыкка, үөрэххэ ыңгырда.
Сүрүбүм үлүскэн үөрүүнэн
Толору дьолунан мичээрдэ.

Кытыастар кыһаһар иитиллэн
Эдэр саас үтүөтүн көрбүтүм.
Пушкины, Горькайы үөрэтэн
Олоһу мин таптыыр буолбутум.

Күннэтэ дьяһынан үөрэтэн
Наука төрүтүн биллэрдим,
Сайдылаах ыччаты иитэнгин
Дойдубут кэскилин барҕатың.

Баһыбыа, учуутал доборбор
Күлүмнэс сырдыкка тиэрпиккэр.
Эйэбэ, көңүлүгэ дьулуһар
Модун күүс санааны биэрбиккэр.

1953 сыл

Сатира харабынан

ААСПЫТ СЫЛ АРААСТАРА, ЭРГЭ СЫЛ ЭРИЭННЭРЭ

Өссө биир сыл ааста. Олох, кимтэн да ыйышпакка, иннин диэки барар. Күннээби олохпугуар сайдыы да, итэбэс да баар. Олор куруук тэннэбилгэ тураллар, киһини толкуйга түһэрэллэр.

ЫРААҔЫНАН СЫРЫТТЫН



Лужков мээрбит аатырда,
Москубаны «аатырта».
Батурина кэргэнэ
Бастакынан ааттанна.
Бастын мааны көстүүлээх,
Уонтан тахса гектардаах,
Посольстволар туруохтаах
Сирин ылбыт «просто так».
Небоскреб дьизэлэри
Бииртэн бири, бэртэри
Хорошпугуар дөбөнүк,
Батарбыттар түргэнник.

Бэйэ иннин туһугар
Ньүдү-балай барбыттар.
Баһаам элбэх харчыны
Сиятэригэр симпиттэр.

Кутурукка үктэлтэн
Куотар аакка барбыттар.
Бары дьизэнэн күрэнэн
Англианы булбуттар.

Хайдах эрэ өйдөмөт
Тойоттордоох курдукпут.
Байалларын көрөлөр,
Атын өттүн умналлар.

Аны маньык алдырхай
Биһиэхэбэ ааннаарай,
«Икки муостаах» адырай
Тонсуйаарай ааммытын.

Кэбис, оннук буолбатын,
Кини олох кэлбэтин.
Ааһа түстүн, киэр бардын,
Ыраабынан сырыттын.

Инсэ-обот солбого
Ингэн-өтөн киирбэтин,
Уорар идэ дьалыга
Олохсуйан хаалбатын.

Оннук толкуй сахаҕа
Ончу төрүт суох буоллун.
Байар-тайар санааҕа
Туора тардан илпэтин.

Онно сөптөөх төбөлөөх
Ураанхайдар буоллахпыт,
Тардыллыбыт айаҕа
Киирэн биэрбэт инибит.

Онуохаҕа, биирдибит
Харахтаньын кыраҕы,
Кыраттан да сылыктаан
Көрүөххэйин ырааҕы.

«Холбос» түмсүү тыа дьонун
Ааспыт үйэ устата
Холбообута, түмүгүтэ,
Табаарынан хааччыйта.

Олох араас кэмигэр
Көмүскэллээх этибит.
Быстарыкка, ачыкка
Хааччыллампыт кэлбиппит.

Кыра үпүт сымсчаанын
Паайдаһаммыт түмүппүт.
Оннук бүтүн баайытын
Кыырпахтаһан муспуһпүт.

Киһи эрэ хомойуох,
Райпобут олох суох.
Ыһылынна, тоғунна,
Атыыланна атына.

Паайдаах өттө барыта
Күөмчүлэннэ бырааба.
Муспут баайтан малыйда,
Или соттон табыста.

Кимэ-туга биллибит
Кэли киһи харчытын
Ууран биэрде сизбиттэн,
Ылан барда баайытын.

Улэһиттэр, паайдаахтар
Үрүө-тараа бардылар.
Киирбит аты үбүттэн
Улэһиккэ киирбэттэр.

Дьингээх паайдаах кинилэр —
Хаһаайыттар этилэр.
Ханнык күүстэр кэлэннэр
Туора анһан кээстилэр?

Саатар, үлэ миэстэте
Улэһиккэ хаалбата.
Саҥа кэлбит хаһаайын
Саҥа дьону аҕалла.

Буолтун кэннэ эттэххэ
Билинэргэ тийиэбит.
Кэлин кэккэ сылларга
Чэхчы бэйэбит эстибит.

Райпобут аны суох,
Паайдаах киһи аны суох,
Остолубуй, маҕаһын,
Аты бары чаһынай.

Андрей КОБЯКОВ

«Коробейники» нуучча ырыатын ансаамбыла тохсунньу 7 күнүгэр А. Шестаков аатынан сынньалан киинигэр оҕо-аймаҕы Ороһуостубатааҕы елкаҕа түмтэ.



Бырааһынньыктааҕы дьоро күнү Намнааҕы православнай Иоанн Предтеча аатын сүгэр приход настоятелэ иерей Павел истинг эбэрдэ кэс тылыннан аста. Ансаамбыл «Спаситель мира» дьин предствалениены көрдөрдө. Сценарийы Л.В. Петроловична суруйбут. «Коробейнички» оҕо ансаам-

ОРОҔУОСТУБАТААҔЫ ОСТУОРУЙАҔА

была, Намнааҕы алын сөһүөх оскуола үөрэнээччилэрэ (учууталлар М.Д. Рожина, Н.М. Павлова), улустуааҕы сынньалан киин үлэһиттэрэ кыттыылаах Ороһуостубатааҕы остуоруйа оҕолор уонна төрөшүттэр биһирэбиллэрин, киэҥ сөҕөөриилэрин ылла. Салгыы эбэрдэ ырыа, үгкүү, көрдөөх оонньуу эгэлгэтэ тэрилиннэ. Бырааһынньык түмүгэр Намнааҕы приход оҕолорго бэлэх туттартаата. Бэлиэтээн эттэххэ, приход 300-кэ бэлэҕи бэлэмнээбит. Бу күн улахан аҕара барыта тарбанна. Онон урукку сыллары кытта тэннээтэххэ, быйылгы бырааһынньыкка оҕо-аймах кэлиитэ элбэх.

Бу инбэлиит уонна элбэх оҕолоох дьыэ кэргэттэр оҕолоругар аналлаах Ороһуостубатааҕы елка быйыл үһүс сылын ытылынна. Онуоха «Коробейники» ансаамбыл, Намнааҕы православнай Иоанн Предтеча аатын сүгэр приход өнөлөрө, А. Шестаков аатынан сынньалан киин өйөбүлэ улахан. Инникитин бу үтүөнү эрэ тарҕатар тэрээһин үгэскэ кубулуйан тиһигин быспакка ытылла турдун.

Л. УВАРОВСКАЯ

Спорт - дьулуур, спорт - тулуур

СОНУН КҮРЭХТЭНИИ

Ахсынньы 9-10 күннэригэр Дьокуускай куоракка МЧС полигонугар хаһыс да төгүлүн ытыллар республиканскай «Пожарно-прикладной вид спорта» дьин ааттаах күрэхтэһиигэ биһиги 1 N-дээх НСОШ оскуолатын «Спаситель» кулууба (сал. Софронов А.М.) үһүс сылбытын кыттан, бу сырыыга ситиһиллээхтик кыттан кэллибит. Уопсайа быйыл хаһаангытааҕар да элбэх, 12 хамаанда кэлбит. Ол курдук хамаанданан түмүккэ Нам уллуһа эрэллээхтик кыра очконан хаалан ЯКШИ (кадет оскуолатын) кэнниттэн иккис миэстэ буоллубут, үһүс миэстэ-Дьокуускай к. 26 N-дээх оскуолатын.

Бирдидиһэн көрүннэргэ оҕолорбут ситиһиллэрэ: 100 миэтэрэлээх харгыстары туорааһын — орто группаҕа: Парников Артем (9 кыл.) 1-кы миэстэ, улахан группаҕа: Мадьяров Ганя (11 кыл.) 2-с м., кыргыттарга: Сысолятина Лена (11 кыл.) 3-с м.

Гепатит В — бу вируснай ыарыы быар сүһүрүүтүгэр тиэр-дэр. Гепатит В быар ыарыытын саамай сүрүн биричинэтинэн буолар. Аан дойдуга 350 мөл. киһи бу вирус носителэ буолаллар, кинилэр истэриттэн сыл аайы 250 тыһыынча киһи быар ыарыытыттан ыалдьан өлөр эбит. Россияҕа сылын аайы 50 тыһыынча гепатит В ыарыынан саҥа ыалдыбыт киһи уонна 5 мөл. хроническай гепатиттаах дьон регистрацияланааллар. Гепатит В содула ыарахан, киһи быар цирроһун уонна быар рагын сүрүн биричинэтинэн буолар.

Гепатит В икки көрүннээх — острэй уонна хроническай.

Гепатит В острэй көрүнэ: вируһунан сүһүрбүт дьон аҕара туох да симптома суох ыалдыр эбит, инкубационнай бириэмэтэ 30-180 күннэ дылы (үксүн 60-90 күн). ыарыһах ортоһунан 1-2 нэдиэлэ кэнниттэн саһарар эбит. ыарыһа сараланыта тымһыан ыалдыр курдук киирэр эбит, ол иһин ыарыһах аахайбакка хаалыан сөп: аппетит суох буолар, түргэнник сылайар, нухарыйа сылдыр буолар, өҕүйөр, хотуолуур, сорох ардыгар температуралыыр, этэ, сүһүөҕэ, төбөтө ыалдыр, сөтөллөр, муннун уута сүүрэр, күөмэйэ ыалдыр. Саһарбыт бириэмэтин бастакы симптомуна буолар ыарыһах иигэ хараһагар, хараһа коричневый буолар, онтон хараһын склерата, хараһын уонна айаһын слизистайда-ра саһараллар, илиитэ, онтон хойууту соҕус тириитэ саһараллар. Хаһас өттө тынатын угуоһун анһыгар ыараан хаалар уонна ыалдыр буолар, сороһор хойуута манхайар (сырдыр). Гепатит В улахан осложнениета суох аастаҕына ыарыһах 75%-на 3-4 ыйынан үтүөрэр, онтон ыарыһах 25%-на биохимическай аналиһыгар өссө да өр уларый-

Штурмовой кирилизэскэ тахсыы: орто группа — Парников Артем (9 кыл.) 1-кы миэстэ, улахан группаҕа: Иванов Ганя (11 кыл.) 2-с м., кыргыттарга: Сысолятина Лена (11 кыл.) 3-с м., Матананова Лена (10 кыл.) 2-с м.

Икки көрүн түмүгүнэн: Парников Артем — 1-кы миэстэ, Сысолятина Лена 3-с миэстэ, Иванов Ганя — 3-с миэстэ.

Парников Артем 100 миэтэрэҕэ саҥа республика рекордун олохтоото. Ол иһинэ кини бу сайын XIX Бүтүн Россиятааҕы күрэхтэһиигэ Дальневосточнай уокурукка Сахалинҕа баран кэлбитэ. Онно Артем «штурмовкаҕа» 3-с миэстэни ылан республика рекордун олохтообута. Онон Парников Артем икки көрүннэ республика рекордсмена буолла.

Аны саас кулун тутарга XX Бүтүн Россиятааҕы күрэхтэһиигэ Петропавловск-Камчатскай куоракка барарга сүүмэрдир күрэхтэһиигэ кыттары бэлэмнэнэбит. Бу республиканскай күрэхтэһии ВДФО 50 сылыгар ананна.

Афанасий СОФРОНОВ,
Нам 1 N-дээх орто оскуолатын
ОБЖ учуутала

Специалист сүбэлиир

ВИРУСНАЙ В ГЕПАТИТ

былар баар буолаллар.

Хроническай гепатит: ыарыы биллэрбэккэ киирэрэбит, ыалдыбыт киһи үксэ ыарыы бастакы симптомнарынан хаһан ыалдыбытын өйдөөбөккө хаалар. ыарыы бастакы төрүөтүнэн ыарыһах түргэнник сылайар, нухарыйа сылдыр буолар, үксүгэр ыарыһах сарсыарда кыайан уһуктан биэрбэт эбит, күнүс утуйан тахсан түүн сатаан утуйбат буолар, аппетита сүтэр, өҕүйэ сылдыр, хотуолуур, иһэ үллэр, острэй гепатит курдук ыарыһах иигэ хараһарар, онтон хараһын склерата, хараһын уонна айаһын слизистайдара, тириитэ саһараллар, ыарыһах өр кэмнэ саһарар, эбэтэр саһарбыта сүтэ-сүтэ саһарар эбит. Хроническай гепатит түргэнник быар цирроһа ыарыһа кубулуйуон сөп. Быар цирроһун төрүөтүнэн вируснай, токсическай, лекарственной уонна алкогольнай гепатит буолуон сөп. Араас биричинэнэн актыыбынай хроническай гепатит В-нан ыалдыбыт дьон 25%-на быар цирроһунан ыалдыр эбит.

Ыарыһах хайдах сыстан ыалдырар? ыарыһах киһи хаһын кутуутуттан, уопсай шприһи туттууттан, хирургическай, стоматологическай инструменнар нөҕүө, татуировка иннэтиттэн, маникюрнай инструменнартан; гомо-биитэр гетеросексуальнай половоу сүлдэһиһыттан, гепатит В-лаах дьахтар төрүүрүгэр доруобай оҕотугар бэриллэр, гепатит В-лаах киһи силигэр хааннаах буоллаҕына, уопсай тиис ыраастыгыр щетка уонна бритва нөҕүө сыстан сөп.

Биһиги улуска гепатит В уонна С носителлэрэ, хроничес-

кай В уонна С көрүн гепатиттаах саҥа ыалдыбыт дьон сыл аайы учуокка ылыллаллар. Оройун үрдүнэн ыарыы бастакы түмүгүнэн МУЗ «Намская ЦРБ» дааннайынан гепатит В уонна С носителлэрэ 103 киһи учуокка турар, хроническай гепатиттаах дьон 184 киһи турар.

Хайдах харыстаныахха?

— Одноразовой шприһынан укуол ылан баран ырааһылыахтаах, биир эрэ киһиэхэ бэриллэр, биир шприһи хас да киһи туттара көнүллэммит.

— Мээнэ түбэһиэх киһини кытта половоу олоһунан олорорго туттунуохха наада, биитэр оннук түбэлтэҕэ презерватив туттуллуохтаах.

— Татуировка онторторго хаачыстыбалаах, стерильнай инструмент туттуллуохтаах, маастар одноразовой бэрчээккэлээх буолуохтаах.

— Маникюр онгосторгугар бэйэбит туттар инструменнар-гытын эрэ туттун.

— Зубной щетканы, бритваны уопсай туттуман.

— Оҕолоноору былаанна-нар буоллааххытына гепатит В-га хаан аналиһа туттарылыахтаах.

— Уонна саамай эрэллээх биир көрүн вакцинация буолар, билигин «Дорубуйа» национальнай бырайыгынан 18 саастарыттан 55 саастарыгар дылы гепатит В утары босхо вакцинация үлэтэ 2006 сылтан саҕалаан бара турар.

Бэйэритин харыстаның! Доруобай буолуң!

А.И. ВИНУКОВА,
Роспотребнадзор
Намнааҕы отделнай
специалиһа



Понедельник, 17 января
Профилактика до 11.45
11.45 Ералаш
12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Спецрасследование: «Нелегалы»
23.50 Т/с «Подпольная империя»
00.50 Х/ф «Только она - единственная»
02.40 Х/ф «Микс»

Вторник, 18 января
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Д/ф «Спасти любой ценой»
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «Дерево Джошуа»
02.40 Х/ф «Фактотум»



Понедельник, 17 января
11.00, 13.30, 20.00 Все включено
12.00, 05.05, 08.40 Top Gear
13.00, 15.00, 18.00, 22.40,
06.10 Вести-Спорт
13.15, 17.40, 04.00, 07.25
Вести.ру
14.30 Основной состав
15.10 Вести-Спорт.
15.15, 06.50, 07.40 Моя планета
16.40 В мире животных
17.10, 06.20 Наука 2.0
18.10 Футбол Ее Величества
19.00 Top Gear. «Тысяча миль по Африке»
20.50 Биатлон. Кубок мира.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Атлант» (Московская область).
01.15 Профессиональный бокс
02.10 Х/ф «Иностранец - 2. Черный рассвет»
04.15, 10.10 Неделя спорта
09.40 Рейтинг Тимофея Баженова

Вторник, 18 января
11.00, 13.30, 19.00 Все включено
12.00, 05.05 Top Gear
13.00, 15.00, 18.00, 23.25,
04.15, 06.10 Вести-Спорт
13.15, 17.40, 04.00, 07.45
Вести.ру
14.25 Технологии спорта
15.15, 06.20 Моя планета
16.40 Наука 2.0
17.10 Там, где нас нет. Швейцария
18.10 Неделя спорта
19.50 Биатлон. Кубок мира.
23.40 Х/ф «Стальные тела»
01.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Северсталь» (Череповец). Прямая трансляция
04.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

Среда, 19 января
16.00, 06.20, 07.40 Моя планета
17.10, 09.55 Там, где нас нет. Швейцария

Среда, 19 января
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Среда обитания
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 «Доктор Дулиттл - 2»
02.15 Х/ф «И у холмов есть глаза»

Четверг, 20 января
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «Максимальное ускорение»
02.40 Х/ф «Тихий омут»

Пятница, 21 января
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить

17.40, 04.00, 07.25 Вести.ру
18.00, 00.15, 04.15, 06.10
Вести-Спорт
18.15 Профессиональный бокс
19.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.45 Биатлон. Кубок мира.
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Нефтехимик» (Нижекамск).
00.25 Основной состав
00.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск).
03.15 Неприкасаемые
04.35 Рейтинг Тимофея Баженова
05.05, 08.55 Top Gear
10.25 Технологии спорта

Четверг, 20 января
11.00, 13.30, 00.15 Все включено
11.55, 04.55, 08.55 Top Gear
13.00, 15.00, 18.00, 00.00,
04.15, 06.00 Вести-Спорт
13.15, 17.40, 04.00, 07.25
Вести.ру
14.25 Технологии спорта
15.10, 06.40, 07.40 Моя планета
17.10 Рейтинг Тимофея Баженова
18.10 Спортивная наука
18.55, 10.30 Начать сначала
19.25 Профессиональный бокс
20.25 «Теневой человек»
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
01.00 Основной состав
01.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Рига).
04.35 Стилет
06.10 Наука 2.0
09.55 Там, где нас нет. Швейцария

Пятница, 21 января
11.00, 13.30, 00.15 Все включено
11.55 Top Gear
13.00, 15.00, 18.00, 00.00,
04.30, 05.55 Вести-Спорт
13.15, 17.40 Вести.ру
14.25 Спортивная наука
15.10, 06.05, 07.40 Моя планета
17.10 Наука 2.0
18.10 Технологии спорта
18.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
20.30 Х/ф «Крах»
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
00.55 Основной состав
01.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

15.20, 04.50 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00, 21.30 20 лучших песен 2010 года
21.00 Время
23.10 Х/ф «Какраки»
02.30 «К северу от Аляски»


Суббота, 22 января
05.30, 06.10 Х/ф «Обочина»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Кумиры
12.10 «Восстание чайников»
13.10 Моя родословная
14.00 Анимационный фильм «Мадагаскар: Побег в Африку»
15.30 «Китайская бабушка»
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.10 «Прогулка по Парижу»
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Олег Табаков. Юбилей среди друзей
23.30 Х/ф «Красавчик - 2»
01.50 Х/ф «Французский связной - 2»
04.10 «Моя ужасная няня»

Воскресенье, 23 января
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Мультфильм
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.20 Вкус жизни
13.20 КВН. 50 виртуальных игр
14.20 Х/ф «Привет, киндер!»
16.20 Вечер музыки Микаэла Таривердиева
17.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: На краю света»
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница
23.00 Шоу Ни бе ни ме нехило
23.40 Познер
00.40 «Он, я и его друзья»
02.40 Х/ф «Фейерверк»

(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
04.00, 07.05 Вести.ру. Пятница
04.45 Вести-Спорт.
04.50 Профессиональный бокс

Суббота, 22 января
11.00, 13.45, 07.15 Моя планета
13.00, 15.20, 18.00, 23.05,
04.25, 06.35 Вести-Спорт
13.15 Вести.ру. Пятница
14.50 В мире животных
15.30, 04.40 Вести-Спорт.
15.40, 06.45 Индустрия кино
16.10 Х/ф «Черный гром»
18.15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
19.15 Х/ф «Ультрафиолет»
20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
22.30 Начать сначала
23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
00.20 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины.
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити».
04.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити»

Воскресенье, 23 января
11.00, 13.30, 08.10 Моя планета
13.00, 15.05, 18.00, 00.15,
04.00, 06.55 Вести-Спорт
13.15 Рыбалка с Радзишевским
14.35 Рейтинг Тимофея Баженова
15.15, 04.15 Вести-Спорт.
15.25 Страна спортивная
15.50 Х/ф «Рекрыт»
18.10 Лотто Метрополитен
18.15 Магия приключений
19.10 Кубок мира по бобслею и скелетону.
20.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
21.35, 07.05 Top Gear. «Взгляд изнутри»
22.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
00.30 Конькобежный спорт.
02.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»
04.20 Смешанные единоборства.
06.10 Футбол Ее Величества



Понедельник, 17 января
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Артист забытого жанра. Владимир Шубарин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-родных девиц»
20.50 Спокойнойночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.45 Городок
00.50 Вести+
01.10 «Письма с Ивондзимы»

Вторник, 18 января
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Русские без Рос-сии. Отец Михаил. История одной семьи»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Москва
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-родных девиц»
20.50 Спокойнойночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «В последний раз»
01.55 Честный детектив

Среда, 19 января
05.00 Утро России



17 января, понедельник
7:00 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
7:10 «Новый день» прямой эфир
17:30 «Геван»: Таптыыр, тап-татар дыолугар...
18:00 «Саха Сирэ» информа-ционная биэри
18:15 «Көһө суол-сайдыы аар-тыга» («Бэрдигэс» ТВ)
18:45 «Күнчээн»: Айыы обото
19:00 «Якутия» информа-ционная программа
19:15 «Профи» («Нурба» ТВ)
19:45 «Аал-луук мас»: Айыы сьдьаайа
20:15 «Федерация»: От пер-вого лица
20:30 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
21:05 «Сага ырыа» интерак-тивный конкурс
21:35 «Эргимтэ»
21:50 «Недвижимость в Яку-тии»
22:05 «Поэзия жизни Сергея Прачева»
22:20 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа (по г. Якутску)

18 января, вторник
7:00 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
07:10 «Новый день» прямой эфир
17:30 «Полярная звезда»: Род-ной мой край
18:00 «Саха Сирэ» информа-ционной биэри
18:15 «Новые объекты меди-цины» (ТВ «Хангалас»)
18:45 «Күнчээн»: Уу-чукучук
19:00 «Якутия» информа-ционная программа
19:15 «Чэгизэн»: О создании безбарьерной среды для лю-дей с инвалидностью
20:00 «Бизнес-формула»: Ин-новации в бизнесе
20:15 «Уус кыһата»: Күөх Уус
20:30 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
21:05 «Сага ырыа» интерак-

09.05 Д/ф «Разбитые мечты актрисы Никишихиной»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Москва
11.50 Т/с «Маршрут мило-сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-родных девиц»
20.50 Спокойнойночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
23.50 Вести+
00.10 «Ужин в четыре руки»
02.00 Горячая десятка

Четверг, 20 января
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Чертовое колесо Арно Бабаджаняна»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Москва
11.50 Т/с «Маршрут мило-сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-родных девиц»
20.50 Спокойнойночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
22.50 Сидинок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Морфий»

Пятница, 21 января
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 01.45 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Москва
11.50 Т/с «Маршрут мило-сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»

тивный конкурс
21:35 «Точка кипения»: Пита-ние школьников
22:05 «Простые истины»: Со-чельник Крещения
22:35 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа (по г. Якутску)

19 января, среда
07:00 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
07:10 «Новый день» прямой эфир
17:30 «К юбилею Куранах-ской фабрики» (ТВ «Алдан»)
18:00 «Саха Сирэ» информа-ционной биэри
18:15 «Албан ааккар сугуруйэн...» («Майа» ТВ)
18:45 «Күнчээн»: Күлүмэн
19:00 «Якутия» Информа-ционная программа
19:15 «Социум» прямой эфир
20:00 «Тыя сирэ»
20:30 «Саха Сирэ — Якутия» информационная программа
21:05 «Сага ырыа» интерак-тивный конкурс
21:35 «Байанай»
22:05 «Кинозавод»
22:35 «Саха Сирэ — Якутия» информационная программа (по г. Якутску)

20 января, четверг
07:00 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
07:10 «Новый день» прямой эфир
17:30 «Полярная звезда»: Род-ной мой край
18:00 «Саха Сирэ» информа-ционной биэри
18:15 «Создающие тепло» (ТВ «Амга»)
18:45 «Күнчээн»: Кэрэ биһигэ
19:00 «Якутия» Информа-ционная программа
19:15 «Диалог с властью» пря-мой эфир
20:00 «Саха» НККК Хабаро-вскайдаабы филиала
20:30 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
21:05 «Сага ырыа» интерак-тивный конкурс
21:35 «Мэнэ спорт»: Көҥүл тустуу тула кэпсэти. Аһаҕас эфир
22:35 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа (по г. Якутску)

21 января, пятница
07:00 «Саха Сирэ-Якутия» ин-

16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-родных девиц»
20.50 Спокойнойночи, малыши!
21.00 «Пятая группа крови»
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «Враг №1»

Суббота, 22 января
05.05 Х/ф «Тайна записной книжки»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Комната смеха
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «Точка ки-пения»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов с Максимом Галкиным
19.20, 20.40 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...»
20.00 Вести в субботу
23.45 IX Торжественная церемо-ния вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орел»
02.10 Х/ф «Вальгалла: Saga о викингах»

Воскресенье, 23 января
05.35 Х/ф «Один из нас»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Носика знает каждый. Памяти короля эпизода»
12.05, 14.30 Т/с «Точка ки-пения»
14.20 Вести-Москва
16.10 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «Ищу тебя»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Белое платье»
23.05 Специальный корреспон-дент
00.05 Два весёлых гуся
00.35 Х/ф «Черная смерть»

формационная программа
07:10 «Новый день» прямой эфир
17:30 «Геван»: Встречают по одежке...
18:00 «Саха Сирэ» информа-ционной биэри
18:15 «Дьылдам миэнэ...» («Панорама» ТВ)
18:45 «Күнчээн»
19:00 «Якутия» Информа-ционная программа
19:15 «Технополис»
19:30 «Недвижимость в Яку-тии»
19:45 «Тосхол» телемост
20:30 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа
21:05 «Сага ырыа» интерак-тивный конкурс
21:35 «Киһэлик»: аһаҕас эфир
22:35 «Саха Сирэ-Якутия» ин-формационная программа (по г. Якутску)

22 января, суббота
17:00 «Эра-ТВ» (ТВ «Чароит»)
17:15 «Тарбаахатпын астыах-ах»: Ариада Маркова
17:45 «Истинг илдьит»
18:30 «Мин оскуолам»: Обо телестудията биллингтти оскуо-ла олбор
19:00 «Бал молодежи»
19:30 «Саха сирэ. Күнтэн күн» информационная биэри
20:05 «Якутия. Взгляд со сто-роны». Фильм Н.Ванье «На север зимы». 1 ч.
21:00 «Аал-луук мас»: Сээр-кээн сэхэн Иннокентий Рожин
21:30 «Суорумуу»
22:00 «Все вместе» интерна-циональный Новый год
23:00 «Саха сирэ. Күнтэн күн»

23 января, воскресенье
17:00 «Полярная звезда» тел-евиционный конкурс
17:45 «Пропеллер»
18:00 «Истинг илдьит»
18:30 «Сага ырыа»: итоги не-дели в прямом эфире
19:15 «Уруу алгыһа»
19:30 «Якутия. День за днем» информационная программа
20:05 «Якутия. Взгляд со сто-роны». Фильм Н.Ванье «На север зимы». 2 ч.
20:55 Студия «Телефильм»: Кэлэр кэм тустууга (олимпи-е Александр Иванов)
21:40 «Суорумуу»
22:10 «Сардаана»
22:40 «Якутия. День за днем»

Новые размеры социальных доплат, пособий и выплат.

Намское управление социальной защиты населения и труда сообщает о новых размерах выплат с 1 января 2011 года. И так, какизменяется размеры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) у разных категорий граждан.

Table with 2 columns: Категория, Размер выплаты с 01.01.2011г. (руб.)

Table with 2 columns: Категория, Размер выплаты с 01.01.2011г. (руб.)

Table with 2 columns: Категория, Размер выплаты с 01.01.2011г. (руб.)

Перечень граждан, относящихся к категории инвалидов войны: -инвалиды Великой Отечественной войны; -инвалиды боевых действий; -Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

Table with 3 columns: № Наим. выплаты, Размер выплаты, Примечание

Внимание! Перерегистрация получателей определяется в сроки прохождения последней регистрации. Например: получатель пособия перерегистрацию за 2010 год прошел в апреле 2010 года, то регистрацию проходит в апреле 2011 года.

Для перерегистрации необходимо предоставить: справку о составе семьи справки о доходах (з/плата ф. 2-НДФЛ), пенсия, стипендия для родителей-студентов, для неработающих: копию трудовой книжки и оригинал для сверки); Региональной социальной доплате (РСД).

С принятием Закона РС (Я) «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2011 год» от 10.11.2010г. 870-3 №627-IV величина прожиточного минимума на 2011 год составляет - 7979 рублей.

Напомним читателям, в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера (пенсия + ЕДВ + соцпакет + ЖКУ и т.д.) не достигает величины прожиточного минимума, то ему устанавливается региональная социальная доплата (РСД). Внимание! При условии, если он не работает или не является индивидуальным предпринимателем.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: с. Намцы, ул. Ч. Винокурова, 11/1, телефоны: 41-1-63, 41-8-40.

Санга Сылга Арыгыны Утарыабын! Бэрээдэги тусарыабын! Былары-хааны, арыгыны эмтиэбин!

Харатаала Тел. 8-914-233-5960, 26-3-51

Продаю или меняю Toyota Caldina 96 г.в., дв. 5 Е, цв. бордо, поднят, свежие шипованные резины, в РС(Я) с 2008 г., 1 хозяин, в ХТС, установлен газ «Ловато» (Италия).

Продаю участок 15 сот. в центре Намцы, сруб 7х7 пристрой 3х3. Тел. 89644204357

Строим срубы дома, дачи, гаража под ваш заказ. Тел. 89644204357

Филиал Кредитного потребительского кооператива «Прогресс-Кредит» по Намскому улусу выдает заем. Справки по тел. 41-4-68

ОАО «Аптека N 8» приобретает охранник с пропиской в с. Намцы (без в/п). Тел. 41-1-73, 41-5-31. Администрация

КӨННӨРҮҮ

«Энсиэли» хаһыат 12.01.2011 с. күнүнээзи 3 N-гэр тахсыбыт «Саргылаах айанга» туруннулар» диэн ыс-татыһаба «...кыыстаммыт Галина Михайловна, Александр Николаевич Ядреевтар...» уонна «...тохсунньу 1 күнүгэр, түүн үөһүгэр...» — диэн суруллубуту «...кыыстаммыт Наталья Александровна, Андрей Петрович Ядреевтар...» уонна «...тохсун-ньу 1 күнүгэр, күнүс 1 чааска...» диэн көннөрөн аабыргытыгар көрдөһөбүн.


Ыстатыйа автору Иннокентий Иванов

АБЫЙАХ ТЫЛ МИННЬИГЭС

Тохсунньу 1 күнүгэр «Сардага» кинотеатр киинэ көрөөччүлэргэ аанын үөрүүлээхтик аста. Ол күн мустубут дьон «Щелкунчик и Крысиный король» диэн российский премьераны көрдүлэр.

Бу иннинэ Москваттан «Азия-синема» фирма специалистара кэлэн аныгы киинэ оборудованиетын туруордулар. Маньнык оборудованиэ улуу стартан биһиэхэ бастакынан баар буолла. Онон киинэни сэнээрээччилэри, улуус бары олохтохторун «Сардага» кинотеатрга кэлэн биллигин буола турар «Хроники Нарнии. Поко-ритель зари» уонна «Знакомство с Факерами-2» саҥа киинэлэри көрөргүтүгэр ынырабыт.

«Сардага» кинотеатр администрацията



Иитэр бочуоттаах үлэбэр өссө ситиһиилэри баҕарабыт. Олоххо тапталыг уостубатын, киил мастыгы кытаанах доруобуйаны, үһүн үйэни, тулан барыта үөрдэ эрэ туруохтун! Дом!

Дирин ытыктабылы, истинг тапталы, улахан махталы кытары Нам нэһилиэгиттэн Винокуров Афанасий Афанасевич дьыэ кэргэнэ, Аргунов Валериян Прокопьевич дьыэ кэргэнэ, Уөдэйтэн Соловьев Максим Дмитриевич дьыэ кэргэнэ, Намтан Винокуров Дмитрий Федорович дьыэ кэргэнэ, куораттан Троевтар, Чурапчытан Васильевтар, Амнаттан Ники-тиннар, Суоттуттан Крыловтар, куораттан Винокуровтар, куораттан Васильевтар

Күндү балтыбытын, эдьийбитин, ийэбитин, эбээбитин НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРА ЕГО-РОВНАНЫ үйэ аҥардаах үбүлүөйгүнэн, кэргэн-гинээн, аҕабытынаан НИКОНОВ СЕРГЕЙ САВ-ИЧТЫН ыал буолан бар дьонгут алгыһы-нан алаһа дьыэ тэтинэн, оҕо-уруу тэнитэн ийэ-аҕа, эбээ-эһээ дэтэн бииргэ олобукут 30 сылынан эбэрдэлибит!

Биһиги туспутугар ахсаабат кыһамныгыт, болгомтобут, үтүө сүбэбит иһин барҕа махталы-тын тиэрдэбит. Үлэбитигэр-хамнаскытыгар бэ-риниитигинэн, үтүө-мааны майгыгытынан дьон-сөргө махталын ыларгытынан киэн туттабыт, холобур онгостобут. Күндү дьоммутугар баҕара-быт үтүө доруобуйаны, өрүүтүн сырдыгынан, сылааһынан сыдыаайа, каскиллээҕи кэрэһэли, баҕа санаарыт туола, ыһса туруохтун. Чугас дьон-гут, оҕолоргут, сиэннэригит тапталынан угуттан-нан үһүнүк дьоллоохтук олорун. Эдэр сааскыт тапталын кутаата олоххут тухары алгыһынан арчылыы, араҥаччылыы туруохтун!

Кийиттэригит, күтүөттэригит, оҕолоргут, сиэннэригит, чугас дьонноргут

Көнө-үтүө майгылаах, сырдык-кэрэ айылгы-лаах бииргэ үлэтир коллэгабытын, педагогичес-кай үлэ ветеранын АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВНА НИКОНОВАНЫ үйэ аҥардаах үбүлүөйгүнэн уон-на олобун аргыһынаан олобуттара 30 сылынан итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Баҕарабыт дьыэ кэргэннигитигэр туох баар кэ-рэни, уйгуну, ситиһиини, чэгиэн-чэбдик дору-обуйаны, үһүн дьоллоох ологу!

Эбэрдэни кытта 2 N-дээх «Кустук» д/с коллектива

Кыргыттарбын, эдьийбитин, балтыбытын, З.П. Саввин аатынан Үөдэй орто оскуолатын ма-тематика учууталын ЯГОВЛОВА АННА АФА-НАСЬЕВНАНЫ «Сыл бастын учууталын» аатын ылбытынан уонна СОЛОВЬЕВА ОКСАНА АФА-НАСЬЕВНАНЫ «Бастын кылаас салайааччыта» диэн ааты ылбытынан тэҥгэ үөрсөн туран эбэр-дэлибит!

Инникитин үлэбитигэр өссө үрдүк ситиһи-лэри, доруобуйаны, үөрэ-көтө сылдыһын, дьыэ кэргэннигит, оҕолоргут бары этэнгэ буоллуннар.

Үөдэйтэн ийэбит Варвара Алексеевна Эверстова, биһрэг төрөөбүттэригит, кийиттэригит, күтүөттэригит, аймахтаргыт

Күндү кэргэммин, ийэбин ИРИНА КУЗЬМИ-НИЧНАНЫ үйэ аҥардаах үбүлүөйгүнэн эбэрдэ-либит!

Инникитин даҕаны эдэрдии эрчимнээх, дьол-саргы тосхоллоох сырыт. Баҕарабыт кытаанах доруобуйаны, уураабаат күүһү, олоххор элбэх чаҕылхай түгэни, үлэбэр ситиһиилэри.

Эбэрдэни кытта кэргэниг Афанасий, кыһыг Сардаана

Убаастабыллаах «Энсиэли» хаһыат коллек-тивын, бэчээт эйгэтигэр өр сылларга энкилэ суох үлэһэбит ветеранары, эһиги Россия Бэчээт-тин күнүнэн итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Баҕарабыт кытаанах доруобуйаны, дьолу-соргуну, этэнгэ буолууну. Сытыгы бөрүөбүт сыһ-паабатын!

Улуустаабы культура улуһиттан профсоюзна

Саха республикатын Ил Түмэн Государствен-най Мунньах народнай депутатын, «Колми-95» САО генеральной директорун, биһиги оскуолабыт киэн туттар выпускнигыт, үөрэппит оҕобутун РУМЯН-ЦЕВ НИКОЛАИ ИННОКЕНТЬЕВИЧЫ үйэ аҥар-даах үөрүүлээх үбүлүөйгүнэн сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран сахалыы нөрүөн нөрүгү, уруй-ай-хал тиэрдэбит.

Төрөөбүт-үөскээбит тапталлаах Намын дьон-гар күүс-көмө, үтүө сүбэбит, эрэллээх тирэх буол-лан бар дьонун махтала, диринг ытыктабыла үйэ-гүн уһаттын, үлэн-хамнаһын өссө таһаарылаах буоллун, тус бэйэн, дьыэ кэргэниг, бары аймахтар-дын этэнгэ буоллуннар, өрүүү, дьол-соргу эрэ дьүөрэлэстин.

Күндү киһибит Коля, бу курдук үөрэ-көтө, ти-гинэччи үлэлээн-хамсаан биһигини барыбытын үөрдэ-көтүтэ сырыт, ыллыктаах санааг ыһса тур-дун, каскиллээх санааг кэнээн истин дьон баҕа са-наабыт бастыгын аныыбыт.

Махталы кытта үөрэппит учууталарыг Е.И. Рыкунова, А.И. Захарова

Тапталлаах күндү күн күбэй ийэбитин, эйэбэс эбээбитин, хос эбээбитин ЯДРИХИНСКАЯ ТАТЬ-ЯНА КОНДРАТЬЕВНАНЫ 90 сааскын туолбут кэрэ-бэлиэ күнүнэн сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн, бары үтүөбэр махтанан туран, итиитик-истинник эбэрдэлибит!

Күндү киһибит, мөлтөөбөккө-ахсаабакка мэлдьи баар буол, ийэ тапталынан, эбэ сылаас кыһамны-гытынан барыбытын кууһан араҥаччылы сырыт. Өссө да үһүнүк, биһиги тапталыгытыгар уйдаран дьон-сэргэ махталынан угуттанан дьоллоохтук оло-р дьон алыгытытын аныыбыт.

Эбэрдэни кытта: уолун Иван, кийитигр Люба, сиэннэриг Миша, Дима, Ваня, хос сиэннэриг Андрюша, Диана, Артем, кийиттэриг Ира, Надя

Уважаемую ЯДРИХИНСКУЮ ТАТЬЯНУ КОНДРАТЬЕВНУ, ветерана тыла и войны, участ-ницу Ленинградской блокады, почетного гражда-нина Намского улуса, кавалера медали За оборону Ленинграда» поздравляем с 90-летним юбилеем!

Пускай на все хватает бодрости и сил, И пусть здоровье будет безупречным, И чтоб каждый день у Вас счастливым был Пусть дарят близкие внимание сердечное, Будь полна сил и энергии, не болей.

С пожеланиями Ольга Николаевна Артемьева и ее родные

Ытык-мааны киһибитин, үлэ ветеранын ИВА-НОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧЫ олобун биир бэлиэ, кэрэ түгэниэнэн — 75 сааскын туолар өрөгөйдөөх үбүлүөйгүнэн итиитик-истинник эбэр-дэлибит!

Эн биһиэхэ барыбытыгар истинник-иһирэхтик сыһыаннаһаргар, сүбэбэр-амаар, ис сүрэххиттэн онгор көмөбөр махтанабыт. Тулалыр дьонун сэргэн, оҕолорун, сиэннэриг тапталларынан, истин-иһирэх сыһыаннарынан угуттанан, ситиһи-илэригтэн үөрэн, кынаттанан өссө да үһүн, дьолло-ох олобу олоборгор, чэгиэн-чэбдик сылдыаргар ба-ҕарабыт.

Чугас ыалларыг (Парковой уулдуса олохтоохторо): Ивановтар, Новиковтар, Романовтар, Григорьевтар, Сивцевтар, Винокуровтар, Максимовтар



Күн күбэй ийэбитин, эйэбэс эбээ-битин, үлэ, тыыл ветеранын АННА ИВАНОВНА ТИХОНОВАНЫ 80 сааскын томтоочу туолбукунан ити-итик-истинник эбэрдэлибит!

Күн-дьыл өксүөнүн биллэмэккэ, ыалдыр-кырдыр диэни аахсыбакка, эдэрдии эрчиминэн бу курдук чэги-энник үөрэ-көтө сырыт. Оҕолорун, си-эннэриг ситиһиилэринэн кынаттанан, үһүнүк, дьоллоохтук олоборгор баҕарабыт. Биһиги барыбыт туспутугар мунгура суох кыһамныг, сүбэн-амаг иһин махтанабыт. Эйигин кытары куруутун амаарах санаа аргыстастын, сылаас сыһан доҕордостун, ыарыы сыстыбатын, дьол тосхойдун диэн сахалыы алыгытытын тиэрдэбит.

Эбэрдэни кытта кыргыттарыг, күтүөттэриг, сиэннэриг, хос сиэннэриг

Тапталлаах ийэбит курдук саныыр эдьийби-тин, биллигин тапталлаах кэргэни, ийэни, эбээни, ыраах Чокурдаахха да олодор сүрэхинэн, тапта-лынан куруутун чугас РОЖИНА ИДА ДМИТРИ-ЕВНАНЫ, СР үөрэҕиритин туйгунун, Учууталлар учууталларын, Нам улуһун Үөдэйиттэн төрүттэ-эч Чокурдаах орто оскуолатын учууталын Учуу-тал сылынан уонна төрөөбүт күнүнэн ис сүрэх-тэн истинник эбэрдэлибит!

Биһиги-көрүүгэ угуулар, төрөөбүт тылы үөрэ-тэр уустук идэбин үрдүктүк тутан, 35 сыл үлэлээн коллин, элбэх оҕону үөрэтэн, саха тылын баһыла-ан, сорох оҕолор эн суолгун батыһан саха тылын учууталлара буолан үөрэнэ-үлэли, айа сылдыал-лар. Үгүс элбэх үөрэппит оҕолорун, төрөппүттэр Эн ааккын ытыктабылынан ааттыылларыг, «тапта-лаах учууталыт» диһллэрин долгууа-үөрэ истэ-бит, киэн туттабыт. Эн олоххо көрүүлэриг, үчүгэйи, кэрэни эрэ тустуур үтүө майгыг, айылгы дууһан, күлбүт-үөрбүт эйэбэс бэйэг тулалыр дьонгор сырдыгынан-ырааһынан сыдыаайа, холобур буо-лар.

Бүгүнгү бэлиэ күнүг күндү киһибитигэр ай-халлаах алыгытытын аныыбыт, бу үрдүк наҕараа-данан истинник эбэрдэлибит уонна эдэр ычаты

Advertisement for ALSA-Credit featuring a pig logo and text: КПКГ АЛСА-Кредит, Принимаем вклады до 40% годовых, Выдаем займы на удобных условиях, Круглый год с круглОй суммОй!

